


#175



HUNTINGTON FREE LIBRARY
AND READING ROOM

THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY
















### CATALOGUE

OF

### A COLLECTION

OF

## AMERICAN AND FOREIGN

### SILVER AND COPPER COINS,

FORMERLY THE PROPERTY OF

J. M. WILBUR,

and sold for account of Messrs. E. J. Farmer & Co., of Cleveland, Ohio.

TO BE SOLD WITHOUT RESERVE

BY

### BANGS, MERWIN & CO.,

694 BROADWAY, NEW-YORK, .

On Friday and Saturday, Dec. 17 & 18, 1869,

Commencing at 3 o'clock P. M.

### CATALOGUED BY EDWARD COGAN.

Orders will be executed by the Auctioneer, and by Edward Cogun, No. 68 William Street, New-York.

GEORGE F. NESBITT & CO., PRINTERS, COR. PEARL & PINE, N. Y.



### CATALOGUE

of

#### A COLLECTION

OF

# AMERICAN AND FOREIGN SILVER AND COPPER COINS,

FORMERLY THE PROPERTY OF

J. M. WILBUR,

and sold for account of Messrs. E. J. Farmer & Co., of Cleveland, Ohio.

### TO BE SOLD WITHOUT RESERVE

BY

### BANGS, MERWIN & CO.,


694 BROADWAY, NEW-YORK,

On Friday and Saturday, Dec. 17 & 18, 1869,

Commencing at 3 o'clock P. M.

### CATALOGUED BY EDWARD COGAN.

Orders will be executed by the Auctioneer, and by Edward Cogan,.
No. 68 William Street, New-York.



### CATALOGUE.

### UNITED STATES CENTS.

1	1793,	Wreath Cent, corroded, barely fair. 250		43	1799,	date only le		miserable	
2	1/702	•		4.4	1/700	specimen		1.7	
3		Wreath Cent, very poor. //2 poor. 5		44	1799,	I think ori			
4	·	very poor. 5		4 8	1000			ely fair. //	2
5	•	do		45	•	very poor i	naeea.		
		unusually poor.		46	1800,				
6	′	v -		47	1800,				
7	,			48	1800,				
8	,	do '		49	1800,				
9		in fair condition.		50	1800,				
10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, poor.		51	,	do			
11	·	poor and pierced.		52		still poorer	• •	7 .	
12		very poor indeed.		53	1800,				
13	1795,			54	1800,				
14		do 💲		55 **	1800,				
15	· ·	Thick Die, unusually poor.		56	,	do			
16		Liberty Cap, poor.		57	,	do			
17	,	do miserable.		58	1800,			t	
18		Fillet Head, do 3	p	59	1800,				
19		miserably poor.		60	1800,		~		
20				61	1801,	Rev. $\frac{1}{0000}$ ;			
21	,	do						otherwise	
22	1797,			0.0	1001	good.			
23	1797,			62	1801,	Rev $\frac{1}{0000}$ ;		,	
24	,			0.0	1.201		gly poor.		
25	1797,			63	1801,	ordinary t			5
26	1797,	A		0.4	***		k; otherw	vise fair.	
27	•	very poor.				another, v			
28	-	not as good.		65	1801,	do	do		
29		date partly scratched and poor.		66	1801,		do		
30		not as good.		67	1801,		do		
31	1798,	about same.		68		another, ver	ry poor in	deed.	
32	1798,	very poor indeed.		69	1801,		do		
33	1798,	do		70	1801,		do		3
34	1798,	do		71	1801,		do		
35	1798,	do		72	1801,		do		
36	1798,	do		73	1801,	do	do		
37	1798,	do		74	1801,		do		
38	1798,	do		75	1801,	do, still	worse.		
39	•	still worse.		76	1801,	d∂	do		
40	1798,	do		77	1801,	do	do	2,	
41	1798,	do		78	1802,	poor, and d	amaged sl	lightly.	
12	1798,	do		79	1802,	do, and	_	Garage Sand	1
~ 24	1,00,				,		1	44	

```
128
                                                          1806, not so good.
     1802, poorer.
80
                                                          1806, same as last, pierced.
                                                    129
     1802,
               do
81
                                                          1806, exceedingly poor.
                                                    130
     1802,
               do
82
                                                          1807, poor.
                                                    131
               do
     1802,
83
                                                          1807,
                                                                  do
                                                    132
     1802, exceedingly poor.
84
                                                          1807, very poor.
                                                    133
                    do
     1802,
85
                                                    134
                                                          1807,
                                                                     do
                    do
86
     1802,
                                                          1807,
                                                                     do
                                                    135
                    do
     1802,
87
                                                          1807, exceedingly poor.
                                                    136
                    do
88
     1802,
                                                                           do
                                                          1807,
                                                    137
                    do
     1802,
89
                                                                           do
                                                    138
                                                          1807,
90
     1802,
                    do
                                                                           do
                                                    139
                                                          1807,
91
     1802,
                    do
                                                                           do
                                                          1807,
                                                    140
                    do
92
     1802.
                                                                           do
                                                          1807,
                                                    141
                     do
     1802,
93
                                                                           do
                                                    142
                                                          1807,
                    do
 94
      1802,
                                                                           do
                                                           1807,
                                                    143
                    do
      1802.
 95
                                                                           do
                                                    144
                                                           1807,
                     do
     1802,
 96
                                                           1807, over 1806, really fine impres-
                                                    145
                                              37
 97
     1802,
                     do
                                                                    sion, but eorroded and black
      1803, very poor indeed.
 98
                                                           1807, over 1806, only fair.
                                                    146
                                                5
      1803,
                  do
 99
                                                                     do
                                                                             very poor.
                                                    147
                                                          1806,
                                                3
     1803,
                  do
100
                                                                                do
                                                          1807,
                                                                     do
                                                    148
                                                of the same
                  do
101
      1803,
                                                           1808, much eorroded and
                                                                                         green.
                                                    149
      1803, 'very poor indeed.
                                              25
102
                                                                    otherwise good.
                  do
103
      1803,
                                                    150
                                                          1808, exceedingly poor.
                  do
104
      1803,
                                                           1810, fair condition.
                                                    151
                  do
105
      1803,
                                                           1810, not so good, corroded.
                                                     152
106
      1803,
                  do
                                                           1810, very poor.
                                                    153
                  d.
107
      1803.
                                                           1810, still worse.
                                                     154
108
      1803,
                  do
                                                    155
                                                           1810, wretchedly poor.
109
      1803,
                  do
                                                           1810,
                                                                          do
                                                     156
      1803, still poorer.
110
                                                                          do
                                                     157
                                                           1810,
      1803, same.
111
                                                     158
                                                           1810,
                                                                          do
      1803,
112
               do
                                                    159
                                                           1810,
                                                                          do
113
      1803,
               do
                                                           1811, eorroded and black, otherwise
                                                     160
                                               37
114
      1803.
               do
                                                                   really a good eent and scarce
               do
115
      1803,
                                                           1812, fair impression, not much eir
                                               30
                                                     161
116
      1803,
               do
                                                                     culated.
117
      1803,
               do
                                                           1812, not quite as good.
                                                2
                                                     162
118
      1803,
               do
                                                           1812, very poor indeed.
                                                     163
                                                2
      1803,
               do
119
                                                           1813, a good deal circulated, fair.
                                               15
                                                     164
120
      1803,
               do
                                                           1813, wretchedly poor.
                                                     165
               do
                                                3
121
      1803,
                                                           1813,
                                                     166
121
      1803,
               do
                                                3
                                                     167
       1804, very poor impression, broken
                                                           1814, barely fair.
                                                 J
122
                                                     168
                                                           1814, corroded, green, barely fair
                die, original.
                                                           1814, very poor
      1805, unusually poor.
                                                     169
123
                                                     170
                                                           1814.
                                                                      do
124
      1805,
                   do
                                                           1814,
                                                                      do
                   do
                                                     171
125
      1805,
                                                     172
      1806, much corroded, otherwise a
                                                            1814.
                                                                      do
126
                very fine eent for this date.
                                                     173
                                                           1814, extremely poor.
                                                      174
                                                            1814,
                                                                            do
      1806, very poor.
127
```

```
175
      1814, extremely poor.
                                                          1818, exceedingly poor.
                                                    226
176
      1814, still worse.
                                                    227
                                                         1818,
                                                                        do
177
      1814,
                do
                                                    228
                                                         1818,
                                                                        do
178
      1814,
                do
                                                    229
                                                         1818,
                                                                        do
      1816, very poor.
179
                                                    230
                                                         1818,
                                                                        do
180
      1816.
                do
                                                    231
                                                          1818,
                                                                        do
181
      1816,
                do
                                                    232
                                                         1818.
                                                                        do
182
      1816.
                do
                        broken die.
                                                    233
                                                          1818,
                                                                        do
      1816, wretchedly poor.
183
                                                         1818,
                                                    234
                                                                        do
184
      1816,
                      do
                                                    235
                                                         1818,
                                                                        do
185
      1816,
                      do
                                                    236
                                                          1818,
                                                                        do
186
      1816,
                      do
                                                    237
                                                          1818,
                                                                        do
187
      1816,
                      do
                                                    238
                                                          1819, very poor indeed.
188
      1816,
                                                    239
                      do
                                                         1819,
                                                                        do
189
      1816,
                      do
                                                    240
                                                          1819,
                                                                        do
190
      1817, very poor indeed.
                                                    241
                                                          1819,
                                                                        do
 191
      1817,
                                                    242
                      do
                                                          1819,
                                                                        do
192
      1817.
                                                    243
                                                          1819, extremely poor.
 193
      1817, extremely poor.
                                                         1819,
                                                    244
                                                                        do
 194
      1817,
                                                    245
                                                          1819,
                                                                        do
 195
      1817,
                                                    246
                      do
                                                          1819,
                                                                        do
 196
      1817,
                      do
                                                    247
                                                          1819,
                                                                        do
      1817,
 197
                                                    248
                                                          1819,
                      do
                                                                        do
 198
      1817,
                       do
                                                    249
                                                          1820, very poor indeed.
                                                    250
 199
      1817.
                                                          1820,
                      do
                                                                        do
200
                                                    251
      1817,
                      do
                                                          1820,
                                                                        do
                                                    252
 201
      1817,
                       do
                                                          1820,
                                                                        do
 202
      1817,
                       do
                                                    253
                                                          1820, extremely poor.
 203
      1817,
                                                    254
                                                          1820,
      1817, wretchedly poor.
 204
                                                    255
                                                          1820,
                                                                        do
 205
      1817,
                      do
                                                    256
                                                          1820,
                                                                         do
 206
      1817.
                       do
                                                    257
                                                          1821,
                                                                        do
                       do
                                                    258
                                                          1821,
 207
      1817.
                                                                         do
      1817,
                                                    259
                       do
                                                          1821,
                                                                        do
 208
                                                          1822, very poor indeed.
                       do
                                                    260
 209
      1817,
                                                    261
                                                          1822, exceedingly poor.
210
      1818, very poor.
                                                    262
      1818,
                 do
                                                          1822,
                                                                        do
211
                                                    263
                                                          1822,
                                                                         do
212
      1818,
                 do
                                                    264
                                                          1822,
                                                                         do
213
      1818,
                 do
                                                    265
                                                          1822,
                                                                         do
214
      1818,
                do
                                                    266
                                                          1822,
215
      1818.
                 do
                                                                         do
                                                          1822, exceedingly poor.
                                                    267
                do
216
      1818,
                                                    268
                                                          1822.
                                                                         do
217
      1818,
                do
                                                          1822,
                                                    269
      1818,
                do
                                                                         do
218
                                                    270
                                                          1823, very poor indeed.
                do
219
      1818,
                                                    271
                                                          1825,
      1818,
                do
220
                                                    272
                                                          1825, still poorer.
      1818, exceedingly poor.
221
                                                    273
                                                          1825, extremely poor.
                     do
222
      1818,
                                                    274
                                                          1827,
                                                                         do
223
      1818,
                     do
                                                    275
                                                          1827,
                                                                         do
224
      1818,
                     do
                                                    276
                                                          1828, barely fair.
225
      1818,
                     do
```

```
277
       1828, extremely poor.
                                                            1841, very fine impression, but been
278
       1828,
                      do
                                                                    silvered over.
 279
       1830, very poor.
                                                      328
                                                            1841, very poor.
 280
       1830, extremely poor.
                                                            1841, unusually poor.
                                                      329
 281
       1830,
                      do
                                                      330
                                                            1841,
 282
       1830,
                                                      331
                      do
                                                            1841,
                                                                          do
 283
       1831, poor.
                                                     332
                                                            1841,
                                                                          do
 284
       1831, very poor.
                                                     333
                                                            1841.
                                                                          do
 285
      1831,
                 do
                                                     334
                                                            1842, very poor indeed, large date.
 286
      1831, poorer.
                                                     335
                                                           1842,
                                                                        do
                                                                                        do
 287
                                                           1842,
       1833, very poor indeed.
                                                     336
                                                                        do
                                                                                        do
 288
      1834,
                      do
                                                     337
                                                           1842,
                                                                       do
                                                                                        do
      1834,
 289
                      do
                                                     338
                                                           1842,
                                                                                    small date.
                                                                       do
 290
      1834,
                      do
                                                           1843, barely fair.
                                                     339
 291
       1835,
                      do
                                                     340
                                                           1843.
 292
      1837, poor.
                                                     341
                                                           1843, poor.
 293
      1837,
              do
                                                     842
                                                           1843.
                                                                   do
 294
       1837,
              do
                                                     343
                                                           1843,
                                                                   do
295
      1837, poorer.
                                                     344
                                                           1843,
                                                                   do
296
      1837,
              do
                                                     345
                                                           1843,
                                                                   do
297
      1837, worse.
                                                     346
                                                           1843,
                                                                   do
      1838, poor.
298
                                                     347
                                                           1843,
                                                                   do
299
      1838,
              do
                                                     348
                                                           1843.
                                                                   do
300
      1838,
              do
                                                     349
                                                           1843,
                                                                   do
301
      1838,
              do
                                                     850
                                                           1843,
                                                                   do
      1838, very poor.
302
                                                     351
                                                           1843.
                                                                   do
303
      1838,
                do
                                                     352
                                                           1843,
                                                                   do
304
      1838,
                do
                                                     353
                                                           1843,
                                                                   do
305
      1838,
                do
                                                     354
                                                           1843,
                                                                   do
306
      1838, very poor indeed.
                                                     355
                                                           1843, date directly under the bust-
307
      1838,
               · do
                                                                   very poor.
308
      1839, Head of 1838, barely fair.
                                                     356
                                                           1843,
                                                                          do
                                                                                         do
      1839, Booby Head, unusually poor.
309
                                                     357
                                                           1843,
                                                                          do
                                                                                         do
310
      1839,
                  do
                                   do
                                                           1844, fair.
                                                     358
311
      1839, Head of 1840,
                                  do
                                                           1844, poor.
                                                     359
312
      1839,
                  do
                                   do
                                                     360
                                                           1844, do
313
      1840, large date, very fair.
                                                     361
                                                           1844, do
814
      1840,
                do
                       poor
                                                     362
                                                           1844, do
      1840, small date, very fair.
315
                                                     363
                                                           1844, do
316
      1840,
                do
                       black, poor.
                                                           1844, do
                                                     364
                       condition same.
317
      1840,
                do
                                                     365
                                                           1844, do
318
      1840, small date, poor.
                                                     366
                                                           1844, do
319
      1840,
                do
                        do
                                                           1844, poor.
                                                     367
320
      1840.
                do
                        do
                                                           1845, barely fair.
                                                     368
321
      1840,
                do
                       miserably poor.
                                                     369
                                                           1845, poor.
322
      1840,
                do
                               do
                                                     370
                                                           1845,
                                                                   do
323
      1840,
                do
                               do
                                                     371
                                                           1845.
                                                                   do
      1840,
324
                do
                               do
                                                     372
                                                           1845,
                                                                   do
325
      1840,
                do
                               do
                                                     373
                                                           1845,
                                                                   do
326
      1840, large date,
                               do
                                                     374
                                                           1845,
                                                                   do
```

375	1845, poor.	1 /	410	10/0	
376	1845, do		419		very poor.
377	1845, do	1	420	1848,	
378	1845, do	}	421	1848,	
379	,		422	1848,	
	1845, do		423	1848,	
380	1845, do		424	1848,	
381	1845, do		425	1848,	
382	1845, do		426	1848,	do
383	1845, do		427	1848,	do
384	1845, wretchedly poor.		428	1848,	
385	1846, poor.		429	1848,	do
386	1846, do		430	1848,	do
387	1846, do		431	1848,	do
388	1846, do		432	1848,	do
389	1846, do '		433	1849,	poor.
390	1846, do		434	1849,	do
391	1846, do		435	1849,	do
392	1846, do		436	1849,	poorer.
393	1846, do _	112	437	1850,	poor.
394	1846, do	1	438	1850,	do
395	1846, do		439	1851,	do
396	1846, poorer.		440	1851,	do
397	1846, do		441	1851,	do
398	1846, do		442	1851,	very poor.
399	1847, poor.	į.	443	1852,	poor.
400	1847, do		444	1852,	poorer.
401	1847, do	1	445	1853,	very poor.
402	1847, do		446	1854,	poor.
403	1847, do		447	1854,	do
404	1847, do		448	1854,	
405	1847, do		449	1854,	do
406	1847, do		450	1854,	do
407	1847, do		451	1854,	do
408	1847, do		452	1854,	poorer.
409	1847, poorer.		453	1855,	very poor.
410	1847, do	2	454	1856,	very nearly uncirculated.
411	1847, do	7	455	1856,	ordinary.
412	1847, do	1	456	1856,	do
413	1847, do		457	1856,	do
414	1848, poor.	11,	458	1856,	do
415	1848, do		459	1856,	do
416	1848, do		460	1856,	do
417	1848, not so good.	10	461	1857,	small date—fair, scarce.
418	1848, very poor.	1	462		Nickel Cent, very poor.
1					
	U. S. H	IALF (	CEN	TS.	

1795, much corroded, otherwise fair. 463 1800, wretchedly poor. 464 1803, a good deal worse. 465 1803, very poor. 466

1803, poorer.

467

1803, about the same. 468 469 1803, do 470 1803, very poor indeed, and pierced. 471 1803, do 1803, fair impression. 472

		and the state of the total		04	1000	renotabadly noon	U
7		1804, very little circulated, light color.				wretchedly poor.	
2		1804, barely fair.	2		1808,		
	475	1804, do			1808,		
	476	1804, very poor.			1809,		
	477	1804, do			1809,	do	
	478	1804, do			1809,		
	479	1804, do pierced.			•	still poorer.	
	480	1804, do	111 /			about the same.	
	481	1804, poorer.	3		1809,		
7.	482	1804, the same.			1809,		
	483	1804, do			1809,		
	484	1804, wretchedly poor.			1809,		
	485	1804, do			1809,	do	
	486	1804, do			•	scarcely legible.	
	487	1804, do	90 5	18	1810,	very little circulate	ed, and
	488	1804, do				scarce.	
	489	1804, do			•	another, fair.	
	\490	1804, do				wretchedly poor.	
2	491	1805, do stamped	Part of the second		1810,		
	492	1805, do	7) ~		1810,		
	493	4806, do			1810,		
3	494	1806, do	[		•	very poor indeed.	
	495	1807, do			,	do stamped.	
	496	1807, do	10 5	526	1826,	fine impression, almo	st uncir-
	497	1807, wretchedly poor.		- a b	1000	culated.	****
	498	1807, barely fair.	1		,	another wretched imp	pression.
10	499	1808, better impression than ordi-			· ·	very poor indeed.	
		nary—scarce.			· ·	wretchedly poor.	
	500	1808, very poor.	1	530 531		barely fair.	
2-	501	1808, wretchedly poor.		532	1850,	poor and stamped.	
	502	1808, do 1808,		533		poor and stamped.	
	503	1808, do		uou	1000,	poor and stamped.	
		COLON	IAL PI	ECI	ES.		
113	534	1786, Nova Cæsarea, poor.		549		Auctori Connec., ver	v noor
1	535	1788, do wretchedly poor.		550	1787,		do
, ,-	- 536	1787, do E. Pluribus, very		551	1787,		do
13	000	poor, scarce.		552	1787,		do
	537	1787, Nova Cæsarea, fair.	1 1	553	1787,		do
1	538	1787, Another, poor.			2101,		pierced.
	539	1787, do do		554	1787,	do wretche	edly poor.
	540	1787, do small planchet, fair.		555	*	Mass. Cent, very poo	
	541	1787, do do do	1 . 7 5	556	1788,		
	542	1787, do do poor.	1 (	557		Franklin Cent, in f	
7.1	543	1787, do do very poor.			,	tion, "States Unite	
, ,	544	1787, do do do	40	558	1787.	Nova E. Borac. Re	
	545	1787, do do do				to left, fair, ob., da	
	546	1787, do do do	15	559	1783	, Nova Constellatio,	9
	547	,				U. S.	, , ,
	548		5	560	1785	, Nova Constellatio, s	crip type
		fair.				noor	The of Po,

fair.

poor.

	561	1785, another, very poor.	85 568	1773, Virginia Cent, barely fair.	
21	562	1785, do do	10 569	1773, another, not so good.	
1	563	1785, do still poorer.	570	1773, do about same.	
30	564	Vermon Auctori, Rev. Britannia,	571		
		scarce, very fair.	6 572	·	
2_	565	do do miserably poor.	573		
30	566	1721, Colonies Françoises, very		,	
7 0	000	* poor, searce.	_		
40	505		35 575	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4-0	567	do R. F., pierced, poor.		head, good and scaree.	
		EMCLISH COL	NIC ARIES	TOVENS	
4	= h-a	ENGLISH COI			
-	576	1718, Geo. I., half-penny, very poor.	/605		
(	577	1721, do do wretchedly poor.	606		
	578	1730, Gco. II., half-penny, poor.	1	poor.	
	579	1731, do half-penny, much rub-	607	1778, George III., half-penny, very	
		bed.		poor.	
	580	1733, do do poor.	608	1781, George III., half-penny, very	
1 <	581	1734, do half-penny, better, but	Į.	poor.	
		corroded.	1. 609	1782, George III., half-penny, very	
	582	1736, do half-penny, about the	1 200	poor.	
		same condition.	610	1782, George III., half-penny, very	
	583	1736, do half-penny, poor.	j	poor.	
	584.	-	611	1782, George III., half-penny, very	
	585	1738, do half-penny, rather bet-	1	poor.	
	000	ter.	612	1787, George III., half-penny, fair.	
	586	1738, do half-penny, barely fair.	\ 613		
	587	1740, do half-penny, very poer.	( 3.23	as good.	
	588	1746, do half-penny, still poorer.	614		
			615		
	589	,	./ 616		
	200	poor.	1	rather poor.	
	590	1768, Geo. III., half-penny, wretch-	617		
	207	edly poor; Irish.	011	fair.	
111	591	1770, do do do	13/2 < 618	marrier is 1/0	
1/2	592	1770, do do worse.	2, 010	poor.	
	<b>5</b> 93	1772, do do very poor.	619		
_	594	1773, do do worse.	019	Irish.	
	595	1773, do do not quite as	600		
		poor.	620	,	
	596	1774, do do very poor.		Irish.	
	597	1773, George III. Half-penny, very	$\setminus$ 621		
		poor. Irish.	11	date uncertain.	
	598	1775, George III., half-penny, very	622		
		poor. Irish.	623		
	599	1775, Geo. III., half-penny, poorer,	624		
		Irish.	625		
	600	1775, George III., half-penny, same.	626		
	601	1775, George III., half-penny, same,	627	1806, Geo. III., half-penny, poorer.	
	001	Irish.	628	3 1806, do do same.	
	600	1775, Geo. III., half-penny, better.	629		
	602	·	630	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7
	603	1775, George III., half-penny, same.		poor.	
	604	1775, do do do		F-0-0-1	

			~ ·				
	631	1813, George III, half-stiver, good.	1	640	1827,	George III	II, half-penny, poor.
	632	1813, do do do		641	1827,	do	do
	633	1813, do do do		642	1821,		farthing, poor.
e	634	1813, do do do		643	1821,		do
	635	1813, do do do		644	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		alf-penny, poor.
	636	1813, do do do	1 -	045	1861,		
	637	1813, do do do		646	1861,		alf penny, Nova Sco-
	638	Nineteen half-pennies dates oblit-			,		tia, poor.
		erated, very poor.		647	1848,	do Mo	odel for a Crown in
	639	1826, Geo. IIII, penny, pierced, poor.			,		ass, imperfect, fair.
		zeze, e.e. zzzz, penzy, precez, peer	1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,
		ENGLISH T	OKER	IS, 8	£c., &	ic.	
	648	1787, Druid's Head, penny-size,	,	667	1819,	Ferd. I, of	f Sieily, "Tornesi
		pierced and poor.				Dieci,''	poor.
7	649	1788, Druid's Head, half-penny, very	5	668	1795,	Believed T	hree Kopecks, fair
		poor.				and rath	er scaree.
	650	1788, Druid's Head, half-penny, very		669	1811,	Two Kopee	eks, fair.
		poor, damaged.		670	1811,	do	fair.
	651	1788, Druid's Head, half-penny, very	1	671	1811,	do	rather poor.
		poor, damaged.	1	672	1821,	do	fair.
	652	1855, One Cent, Fisheries and Agri-	7	673	1816,	1 Skilling S	Species, poor.
		culture, fair.	1 1	674	1759,	l ör of Swe	eden, good.
	653	1813, Pure Copper, preferable to		675		2 ör d	
		copper half-penny token,	1	676	1736,	Portuguese	e Reis of John V.
		very fair.	)				ıgal, fair.
		1812. Half-penny Token, fair.	. <	677			10, of Maria I, fair.
)	655	Religious Token, "Judge Not, &c."	,	678			40, of Petrus I, fair.
		half-penny, fine.		679	1793,		h, 5 Centimes in
	656	1832, Bank of Upper Canada, Penny				value, po	
	a whe	Bank Token, fair.		680	1793,		n, 5 Centimes in
	657	1844, Province of Canada Bank of				value, po	
		Montreal, half-penny Token,		681	"Repu	blique Fra	neaise" 5th year,
	050	fair.	1			poor.	
	658	1844, Province of Canada Bank of		682	1793,		ie Francaise," 11th
		Montreal, half-penny Token,		222		year, poor	
	650	fair.		683	1839,		ippe I., 5 centimes,
	659	Banque de Peuple, Montreal, "Un		0.5.4	1001	poor.	
	0.00	Sou," fine.		684	1861,	Napoleon ]	III., ten eentimes,

Seotia, fair.
662 1832 Two-penny Token, fair.

660

661

663 1843, New Brunswick Half-penny, poor.

Banque de Peuple, Montreal, "Un

Sou," very poor.

1824, Half-penny Token of Nova

664 1816, Three pieces, One Kreutzer each, fair.

665 1779, Carolus III, of Spain, penny size, very poor.

666 1843, Isabel 2d of Spain, half-penny size, barely fair.

684 1861, Napoleon III., ten centimes, fine.

685 1789, Louis 16th, 2 Sous, "Colonie de Cayenne," good.

686 1854, Napoleon III, Five Centimes, poor.

687 Fourteen pieces, various, too poor for description.

688 Five Centime Belgian piece, very poor.

689 1788, Auctori Connect, head to left, very poor impression.

690 1787, Auetori Connect, head to right very poor, and pierced.

	691	91 1787, Auetori Connect, head to right			ſ	696	1767,	Danske Ar			
			very poor	, and piereed.		ling, base silver, very poor.				001'.	
1 -	692	1787,	do	do	4 4	697	1842,	Octavo de I	Real, very	poor.	
1		1787,		do	, and		,	do			
٠		1787,		do		699	1771,	1 Skilling	Danske,	fair	for
	695	1787,	do	. do				date.			
	0.										

	1	,					
			U. S. SIL	VER	DOL	LAR	S.,
1.23	5 700	1795,	Flowing Hair—Head much	R rom	719	1803,	very fair condition.
		·	rubbed; very fair.	3			fine, but weak impression.
1.25	701	1795,	Flowing Hair, variety; much	240	721	1841,	good impression, but little
			rubbed.				eirculated,
1	702	1795,	Filled Head, but little circu-	1.31	722		do do
			culated and scarce.	2	723	,	same eondition.
132	703	1795,	Filled Head, barely fair.	1300	724	•	about as good.
181	704	1796,	Large date, not much circu-	125	725		a good deal worn.
			lated.	150	726	1845,	slightly nicked, otherwise fine;
1.90	705	,	another, about same condition.		<b>L</b> o L	7010	rather scarce.
120	706	1797,	Seven Stars facing Ob.; very	175	727		good impression.
1.5			fine; rev. rubbed; scaree.	1,30	728	1846,	
130			not much circulated.	137	729	•	very little circulated.
1.40		· ·	another, not much inferior.	130	730		another, about the same.
13-	709	1799,	condition good; not much rubbed.	160	731		very good and scarce; slightly nicked.
123	710	1799,	do, weak impression.				another, very poor.
125	711	1800,	unevenly struck; trifling		733		good.
			marks of circulation; scarce.	120		1849,	
137	712	,	very good.	137.			very poor.
3	713	1801,	almost uncirculated and scarcer than preceding.	137.	736	1857,	much circulated; may have been a Proof.
1.50	714	1801,	another, not quite as good;	130	737	1859,	very good; New Orleans mint.
		,	still desirable.	125	738		another, do, very poor.
150	715	1802,	injured by very slight nicks,	1.30			very good, do
		·	otherwise but little circulated.	13.5	740	1860,	another, do, much more eireu-
9.3	7 716	1802,	Struck over 1801; the finest				lated.
-	1		impression I have ever of-	,		1861,	
			fered at public sale; almost			1863,	
			a proof surface; slight nicks	1.30	743	1865,	good.
			in the field and slight streaks	135	744	1866,	slight nicks on the field, other-
	,		on the Planehet; a most	125	~	1000	wise fine, uneirculated.
	4		desirable piece.	125	745	1866,	do do do

### HALF DOLLARS.

75 740	3 1794,	very poor, but scarce.
747	7 1795,	do
GO 748	3 1795,	do
40 749	1803,	do
750	1803,	do
Go 751	1805,	do, small 5 raised above
		the other figures; scarce.

752 1805, struck over 1804; poor, but searce.

753 1805, a good deal circulated.
754 1806, very little circulated; desir able.

755 1806, another, much circulated.
756 1806, printed 6 very poor.

7	57 1807, barely fair.	778 1824, not quite as good.
	58 1807, not so good.	779 1825, rather poor.
00 - 7	59 1807, poor.	780 1826, about the same condition.
7	30 1808, very poor indeed.	781 1827, very fair.
7	51 1809, not much circulated.	782 1828, not as good.
7	62 1809, very fair.	783 1829, poor.
1 7	63 1810, in fair condition.	784 1830, fine impression, almost un-
7	64 1810, very poor.	circulated.
-	65 1811, not much circulated.	785 1830, another, almost uncirculated.
_	66 1811, another, poor.	70 786 1831, not much circulated.
105 7	67 1812, fine impression, nearly un-	0 787 1831, do do
	circulated, scarce.	40 788 1832, more circulated.
	38 1813, good impression, scarce.	75 789 1833, very nearly uncirculated.
(7	69 1814, barely fair.	7 5 790 1834, small date, rather better im-
	70 1814, very poor.	pression.
	71 1817, poor impression.	US 792 1835, poor impression.
	72 1818, good impression.	Gt 793 1836, very fair.
	73 1818, over 1817, fair.	794 1837, barely fair.
	74 1819, barely fair.	795 1838, very poor.
	75 1820, good.	75 796 1839, a shade better.
90 77		
C FI	circulation.	60 798 1864, fair.
00 11	7 1822, the same condition.	1. 40 799 1866, not much circulated.
	OHADT	- DOLLARO
/80	0 1805, very poor.	ER DOLLARS.
80		820 1846, rather poor.
38 (80		30 822 1846, about the same.
80	•	old fort, fair condition.
80	,	, and poor.
5 80	,	,
35 80	·	
\$6 80		1 5 826 1851, not much circulated; good. 5 827 1852, the same condition.
50 80		3 828 1852, only fair.
30 80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30 829 1854, very poor.
35 81		36 830 1856, do
30 81		35 831 1861, good.
35 81	2 1836, do	3 & 832
50 81	3 1837, do	833 1862, good.
36 81	4 1837, do	30 834 1866, very nearly uncirculated.
30 81	5 1839, Liberty seated, very poor.	130 835 1866, Maximilian Dollar fi, in fair
55 81	6 1842, fine, almost uncirculated.	condition.
35 81	7 1842, very poor; New Orleans Mint.	836 1836, Pattern Dollar, very good,
35 81	8 1845, fair impression.	but slightly nicked by cir-
30 81	9 1845, not quite as good.	culation.
		Odanio Odi,
		IMES.
53	1000	

4841 1830, very poor.

842 1830, do but rather better.

ing.

843 1831, about the same as preced-

837 1820, very poor.

1823,

do

do

do

838 1821,

840 1823,

839

		844	1838, very poor.	852	1843, very poor.
		845	1838, very poor.	853	1845, do
		846	1838, do	854	•
, ,	2	847	1839, barely fair.		1848, do
1.	اما	848	1839, do	856	
		849	1839, very poor.	}	1848, do
		850	1839, still poorer.	857	,
				858	1849, do
		851	1842, wretchedly poor.	859	1854, do
		1000		F DIMES.	•
		860	1831, poor.	876	1840, very poor.
		861	1832, wretchedly poor.		1842, poor.
		862	7 2 1		1842, do.
		863	,	879	1842, very poor.
		864	,	880	1844, do
		865	1835, wretchedly poor.	881	1843, still worse.
_		866	1837, very poor.	882	1848, very poor.
6	,	867	1838, do	( ≥ 883	1848, do
		868	1838, do	884	1848, do
		869	1838, do	885	1848, do
		870	1838, do	886	1848, do
		871	1838, still worse.	887	1854, do
		872	1838, about the same.	15 888	A Leather Purse, which contained
		873	1838, do		the dimes and half-dimes.
		874	1839, do	250 889	1866, Proof Set of Silver, less half-
		875	1840, barely fair.	en 3 () 000	dime, nickel 3 ct. and 5 ct. pieces.
			, ,		anno, monor o cu. and o cu. pieces.
			WASHING	CTON PIE	CES.
1	5	890	1783, Washington and Indepen-		Another Geo. Washington Head.
	•		dence; Rev., United States,		Rev., Spiel Marke. Brass,
			poor.		size 8, poor.
2	0	891	•	\$ 2894	
_		001	Marke. Brass, size 13, good.	÷ 7001	
1 9	5	892	Another Geo. Washington Head.		People's Choice, 1846.
	•	004		,	Brass, pierced, size 13.
			Rev., Spiel Marke. Brass,	895	proceed,
			size 8, good.		but poor.
			HARD TI	MES TON	TAIS
		200			
l c	)	896	Ob. my substitute, &c. rev. perish	( 907	1837, Van Buren metallic currency;
			credit, &c., fine.	- 1	rev. 1841, Webster credit
	(	897	Another, nearly as good.		.current, very good.
		898	do poor.	, /908	1841, ship obverse; rev. not one
		899	do do		cent, &c., very poor.
		900	do do	909	Ob. Merchants' Exchange; rev. not
1	1	901	Executive experiment, poor.	1	one cent, &c., fair.
		902	do financiering, do	\ 910	1831, head, do do good.
	-1	903	I take the responsibility, &c., fair.	911	1837, head, rcv. Bentonian currency,
	1	904	do do poor.	2-1	mint drop, poor.
		905	Substitute for shinplasters, fair.	912	1838, Locofoco head, Bentonian
	8	000	Naobulate for billipations, item.	(0.1.22)	neau, Bentonian
		QAG	Another do do do		Ollyronay mint day
	À	906	Another, do do do		currency, mint drop, scarce, very good.

#### MISCELLANEOUS PIECES.

	894 8 CO O mil tot mil to		000	
9	13 1852, Venczuela, 1 centavo, poor.	15	939	
- 9	14 1838, Am I not a woman and a			Bohemia, fair.
	sister? very poor.	/	940	1851, quarter kreutzer, of Austria,
<b>9</b>	15 1838, another, very poor.			good.
5 9	16 Abraham Lincoln, Protector of	3	941	1784, Stadt Utrecht, farthing size,
	American Industry, brass, good.			good.
3 9	17 another do do do poor.	12/2	942	1780, Frederick of Sicily, sprca
	18 Merchant's Exchange; rev. New-			eagle; rev. "Ut commo-
6)	York joint stock, &c., fine.			dius, 1780," fair.
2149			943	1790, Stadt Utrechtfarthing size, fair.
6 9	The state of the s		944	1750, "Overyssel, 1750," farthing
Car C	office, Baltimore, Md., brass, good.	21	/	size, fair, pierced.
LF 9	4 22 4 1 1 1 1	den Br	945	1836, 2 centimes of Belgium, poor.
E.F. U	hive, fine.	í	946	1834, 1 do Hayti, fair.
17, 4	,	,	947	1851, Helvetia, 2 batzen, fair.
9		,	948	1849, California brass token, far-
	24 1826, George III., half-penny, very	1		thing size, poor.
, 0	poor.	. / }	949	1771, Jos. Maximilino, base silver,
, 9	25 1846, cent, poor.	/ 0	0 10	value about 10 cents.
	26 1822, Buenos Ayrcs, un decimo,	3	950	Nova Scotia and New Brunswick
	very good.			half-penny token, good.
, ,	27 1823, another, barcly fair.	3	951	1737, 1 steiber, very base silver,
	28 1827, Wurtemburg, one centime,			poor.
· ·	fair.	2	952	1807, 24th of a thaler, do
9	29 1821, Wurtemburg, half centime,	2	953	1816, 4 grote O. L. M., base silver
	good.	-		very fair.
9	30 1797, one rapen, good.	2	954	1820, "3 Kreuzer Landmuge," do
	31 1827, Brazilian, 20 reis, very good.			ob. E under a crown, very good.
	32 1821, Four heller do do	3	955	1828, 6 do do do
	33 1861, four kreutzer of Austria, very	19	956	Randall & Co., Baltimore, soda
	fair.	1		water card, tin; good and scarce.
(9	34 1842, 2 Pfennige, good.	Q.	957	Perseverando, X in the centre, blank
	35 1805, 1 do very poor.			reverse; tin, fine.
114	36 1808, 1 kreutzer, good.	2_	958	F. VII., on the reverse S. M., struck
	37 1828, do Ludwig of Baden,			over another piece, farthing
	very good.			size, fair.
5 9	38 1797, 1 Pfenning stadmynz, barely	1	959	six pieces, too poor for description.
	fair.	2	960	1786, East India piece, farthing size.
				, Troop turing bias.
	U. S	. CEI	NTS	
80 9	61 1793, wreath battered and wretch-		969	1794, do pierced.
DV				protocat

80	961	1793, wreath battered and wretch-	
		edly poor.	
20	962	1794, a good impression, but black,	
		been in the ground.	
20	963	1794, fair, but a good deal circulated.	
35	964	1794, barely fair.	
10	965	1794, about the same.	
(	966	1794, very poor.	
(1)	967	1794, do	
4	968	1794, do	1

pierced. 970 1794, do 971 1794, still poorer. 1794, wretchedly poor. 972 973 1794, do 974 1795, miserably poor, reverse obliterated. 975 1795, miserably poor, thick planchet.

976

1796, Liberty Cap, very poor, re-

verse obliterated.

```
977
        1796, Fillet Head, very poor.
                                                     1024
                                                            1806,
                                                                       do
  978
        1796,
                   do
                            still worse.
                                                    ~ 1025
                                                             1806,
                                                                       do
  979
        1797, very poor indeed.
                                                     1026
                                                             1806,
                                                                       do
        1797,
  980
                  do
                                                      1027
                                                             1807, a fair impression, but cor-
  981
        1797.
                   do
                          do
                                                                     roded.
        1797,
  982
                                                     1028
                                                             1807, not quite as good as preced-
                   do
                          do
  983
        1797,
                   do
                          do
                                                     1029
                                                             1807, poor.
  984
        1797,
                   do
                          do
                                                      1030
                                                             1807, do
        1797, wretehedly poor.
  985
                                                             1807, very poor.
                                                     1031
  986
        1797,
                                                      1032
                                                             1807, still poorer.
  987
        1798, poor impression.
                                                     1033
                                                             1808, poor.
   988
        1798,
                   do
                                                     1034
                                                             1808, do
  989
        1798,
                   do
                                                             1808, very poor indeed.
                                                     1035
  990
        1798,
                   do
                                                     1036
                                                             1809, poor impression.
                                                                                       damaged
                                               10
   991
        1798, very poor.
                                                                     and scaree.
  992
        1798,
                   do
                                                     1037
                                                            1810,
                                                                       do
   993
        1798,
                   do
                                                     1038
                                                                      do
                                                            1810,
         1798, very poor indeed.
   994
                                                     1039
                                                            1810,
                                                                       do
   995
        1798,
                   do
                            do
                                                     1040
                                                                       do
                                                            1810,
   996
         1798,
                   do
                            do
                                                             1811, struck over 1810, very poor
                                                     1041
                                                11
   997
         1798, still worse.
                                                                     and damaged.
        wretchedly poor,
   998
                             doubtful date,
                                                            1812, rather poor.
                                                     1042
          believed 1798, may be 1799.
                                                     1043
                                                            1812, another wretehed.
   999
         1800, poor impression.
                                                     1044
                                                            1813, poor.
 1000
         1800, poorer impression.
                                                     1045
                                                            1812, another wretched.
 1001
         1800, very poor indeed, struck over
                                                     1046
                                                            1811, very poor, but rare.
                1799.
                                                     1047 '1814, barely fair.
                                               4
  1002
         1800, still worse.
                                                     1048
                                                            1814, very poor.
         1800, even worse than preceding.
 1003
                                                     1049
                                                            1814,
                                                                      do
 1004
         1801, barely fair.
                                                     1050
                                                            1814.
                                                                      do
 1005
         1801, very poor, \frac{1}{000} United States.
                                                     1051
                                                            1814, barely fair, crossed 4.
 1006
         1801, another, same variety and
                                                     1052
                                                            1814, rather poor.
                                                     1053
                                                            1814, poorer.
                eondition.
                                                     1054
 1007
         1801, miserable speeimen.
                                                            1814, about the same.
        1801, very poor; Rev. \frac{1}{000} United
                                                            1814, very poor.
                                                     1055
 1008
                                                            1814, still worse.
                                                     1056
                States.
                                                            1816, perfect die, rather poor.
                                                     1057
 1009
        1802, very poor.
                                                            1816, broken die, very poor indeed.
                                                     1058
 1010
        1802,
                  do
                                                     1059
                                                            1817, poor.
 1011
        1802, wretched specimen.
                                                     1060
                                                            1817, wretchedly poor.
        1802, worse still.
 1012
                                                     1061
                                                            1817,
        1803, barely fair.
                                                                           do
 1013
                                                     1062
                                                            1817,
                                                                           do
 1014
        1803.
                     do
                                                     1063
                                                            1817, great deal worse.
                     do
 1015
        1803,
                                               5
                                                     1064
                                                            1817, with 15 stars, poor, but rather
 1016
        1803,
                     do
                                                                     scarce
 1017
        1803, very poor.
                                                            1818, very poor indeed.
                                                     1065
        1803,
                   do
 1018
                                                     1066
                                                            1818,
                                                                         do
 1019
        1803.
                  do
                                                     1067
                                                            1818,
                                                                         do
 1020
        1803, very bad.
                                                     1068
                                                            1819.
                                                                         do
        1803, still worse.
1021
                                                     1069
                                                            1819.
                                                                         do
        1805, very poor indeed.
1022
                                                     1070
                                                            1819,
                                                                         do
1023
        1806, very poor.
```

```
1123
                                                        1829, very poor.
1071
      1819, very poor indeed
                                                        1829, very poor indeed.
                                                 1124
1072
      1819,
                  do
                                                 1125
                                                        1829,
                                                                    do
      1820.
                  do
1073
                                                 1126
                                                        1829.
                                                                    do
                  do
      1820,
1074
                                                                    do
                                                 1127
                                                        1829,
                   do
1075
      1820,
                                                 1128
                                                        1830, very poor.
                   do
1076
      1820,
                                                 1129 1830,
                  do
                                                                  do
1077
      1820.
                                                        1830, very poor indeed.
                                                 1130
      1820, wretchedly poor.
1078
                                                                          do
                                                        1830.
                                                                 do
      1820, still worse.
                                                 1131
1079
                                                                          do
      1821, been burned, wretchedly poor.
                                                 1132
                                                        1830.
                                                                  do
1080
      1822, very poor indeed.
                                                 1133
                                                        1830,
                                                                  do
                                                                          do
1081
                  do
                                                 1134
                                                        1830,
                                                                 do
                                                                          do
      1822,
1082
                  do
                                                 1135
                                                        1830,
                                                                 do
                                                                         do
      1822,
1083
                                                 1136
                                                        1830.
                                                                 do
                                                                         do
       1822,
                   do
1084
                                                 1137
                                                        1830,
                                                                 do
                                                                         do
                   do
      1822,
1085
                                                 1138
                                                        1830,
                                                                 do
                                                                         do
1086
      1822,
                  do
                                                 1139
                                                        1830, still worse.
      1822,
                  do
1087
                                                        1830, wretchedly poor.
       1822.
                   do
                                                 1140
1088
                                                        1831, very poor.
                  do
                                                 1141
1089
      1822,
                                                        1831,
                                                 1142
                                                                 do
1090
      1822.
                  do
                                                        1831, very poor indeed.
                                                 1143
1091
       1822,
                  do
                                                        1831,
       1822,
                  do
                                                 1144
                                                                     do
1092
      1824, very poor.
                                                 1145
                                                        1831,
                                                                     do
1093
      1824, still poorer.
                                                 1146
                                                        1831,
1094
                                                                     do
      1825, very poor.
1095
                                                 1147
                                                        1831.
                                                                     do
      1825,
                do
1096
                                                 1148
                                                        1831,
                                                                     do
      1825, much worse.
1097
                                                 1149
                                                        1831.
                                                                     do
      1826, poor, and very much rubbed.
1098
                                                 1150
                                                        1831,
                                                                     do
      1826, do
                           do
1099
                                                 1151
                                                        1831,
                                                                     do
      1826, very poor.
1100
                                                 1152
                                                        1831,
                                                                     do
1101
      1826.
                do
                                                        1831.
                                                                     do
                                                 1153
1102
      1826,
                 do
                                                 1154
                                                        1831,
                                                                     do
      1826, very poor indeed.
1103
                                                 1155
                                                        1832, very poor indeed.
1104
      1826,
                  do
                                                 1156
                                                        1832,
                                                                      do
      1826,
                  do
1105
                                                        1832,
                                                 1157
                                                                      do
      1827, very poor.
1106
                                                 1158
                                                        1832,
                                                                      do
      1827,
               do
1107
                                                 1159
                                                        1832,
                                                                      do
      1827,
                do
1108
                                                 1160
                                                        1832,
                                                                      do
                do
1109
      1827,
                                                 1161
                                                        1832,
                                                                      do
1110
      1827,
                do
                                                 1162
                                                        1832,
                                                                      do
1111
      1827,
                do
                                                 1163
                                                        1833,
                                                                      do
1112
      1827,
                do
                                                 1164
                                                        1833.
                                                                      do
      1827,
                do
1113
                                                 1165
                                                        1833,
                                                                      do
      1827, very poor indeed.
1114
                                                 1166
                                                        1833.
                                                                      do
                   do
       1827,
1115
                                                 1167
                                                        1834, very poor.
1116
       1828.
                   do
                                                 1168
                                                        1834, very poor indeed.
1117
       1828,
                  do
                                                 1169
                                                        1834,
                                                                  do
                                                                           do
1118
      1828.
                  do
                                                 1170
                                                        1834,
                                                                  do
                                                                           do
1119
       1828,
                  do
                                                 1171
                                                        1834,
                                                                  do
                                                                         small stars.
1120
                  do
      1828,
                                                 1172
                                                        1835,
                                                                  do
                                                                        large stars.
1121
      1828, very poor indeed.
                                                 1173
                                                        1835.
                                                                  do
                                                                        small stars.
1122
      1829, very poor.
                                                 1174
                                                        1835, very poor indeed, do
```

```
1175
       1835, very poor indeed, small stars.
                                                           1838, very poor indeed.
                                                    1227
1176
                 do
                         do
                                                           1839, Head of 1838, poor.
                                                    1228
       1835,
                                 do
                                                                            very poor indeed.
       1835,
1177
                 do
                         do
                                 do
                                                    1229
                                                           1839,
                                                                     do
                                                                            very poor indeed.
                                                                     do
       1836,
                 do
                                                    1230
                                                           1839,
1178
                         do
                                                                            very poor indeed.
       1836,
                                                           1839,
1179
                 do
                                                    1231
                                                                     do
                          do
                                                           1839, head similar, with curl in
       1837, barely fair.
1180
                                                    1232
                                                              front; very poor; rather scarce.
1181
       1837, very poor.
                                                           1839, do similar in all respects.
                                                    1233
       1837,
                  do
1182
                                                           1839, Booby Head, barely fair and
                                                    1234
1183
       1837,
                 do
                                              11
       1837.
                                                                  scarce.
1184
                 do
                                                    1235
                                                           1839, another, very poor.
1185
       1837,
                 do
                                                                         poorer still.
                                                    1236
                                                           1839,
                                                                     do
1186
       1837.
                 do
                                                                          wretchedly poor.
                                                    1237
                                                           1839,
                                                                     do
1187
       1837.
                 do
                                                           1839. Head of 1840, very poor
                                                    1238
1188
       1837.
                  do
                                                                  indeed.
       1837.
1189
                  do
                                                                   do 1840, very poor indeed.
                                                    1239
                                                           1839,
1190
       1837.
                  do
                                                           1839, another, with curl in front,
                                                    1240
1191
        1837,
                  do
                                                                  wretchedly poor.
       1837, very poor indeed.
1192
                                                                   do do 1838, worse still.
                                                    1241
                                                            1839,
1193
       1837,
                  do
                          do
                                                           1840, very poor.
                                                    1242
1194
       1837,
                  do
                          do
                                                    1243
                                                            1840.
                                                                     do
                  do
                          do
1195
        1837,
                                                    1244
                                                            1840, very poor indeed.
1196
        1837,
                  do
                          do
                                                    1245
                                                            1840,
                                                                     do
                                                                               do
1197
        1837,
                  do
                          do
                                                    1246
                                                            1840,
                                                                               do
                                                                     do
1198
        1837.
                  do
                          do
                                                                      do
                                                                               do
                                                    1247
                                                            1840.
1199
        1837,
                  do
                          do
                                                                               do
                                                     1248
                                                            1840.
                                                                      do
1200
        1837,
                  do
                          do
                                                    1249
                                                            1840,
                                                                      do
                                                                               do
1201
        1837,
                  do
                          do
                                                     1250
                                                            1840,
                                                                      do
                                                                               do
                  do
1202
        1837,
                          do
                                                            1840, still poorer.
                                                     1251
        1837,
                  do
                          do
1203
                                                            1840, about same.
                                                     1252
                          do
 1204
        1837,
                  do
                                                     1253
                                                            1840.
                                                                      do
                          do
1205
        1837,
                  do
                                                     1254
                                                            1840,
                                                                      do
        1837, wretchedly poor.
1206
                                                            1840, small date, barely fair.
                                                     1255
                       do
        1837,
1207
                                                            1840, another, nearly as good.
                                                     1256
1208
        1837,
                       do
                                                            1840,
                                                                      do
                                                                          rather inferior.
                                                     1257
1209
        1838, fair.
                                                     1258
                                                            1840, another, very poor.
        1838, very poor.
1210
                                                     1259
                                                            .1840,
                                                                     do
                                                                           better.
                  do
 1211
        1838,
                                                     1260
                                                            1840,
                                                                    do
                                                                           poor.
                  do
1212
        1838,
                                                     1261
                                                            1840,
                                                                     do
                                                                            do
 1213
        1838,
                  do
                                                            1840, very poor indeed.
                                                     1262
1214
       1838,
                  do
                                                     1263
                                                            1840,
                                                                         do
1215
        1838,
                  do
                                                            1840, very poor indeed.
                                                     1264
                  do
1216
        1838,
                                                     1265
                                                            1840,
                                                                         do
        1838,
                  do
1217
                                                     1266
                                                            1840,
                                                                         do
                  do
1218
        1838,
                                                     1267
                                                                         do
                                                            1840,
1219
        1838, very poor indeed.
                                                     1268
                                                            1840,
                                                                         do
                  do
                           do
        1838,
1220
                                                     1269
                                                            1840.
                                                                         do
                  do
                          do
        1838,
1221
                                                     1270
                                                            1840,
                                                                         do
                  do
                           do
        1838,
1222
                                                     1271
                                                            1840,
                                                                         do
                  do
                          do
1223
       1838,
                                                     1272
                                                            1840,
                  do
                          do
                                                                         do
       1838,
1224
                                                     1273
                                                            1840,
                                                                         do
                          do
                  do
1225
        1838,
                                                     1274
                                                            1840,
                  do
                          do
                                                                         do
1226
       1838,
```

1275	1840, very poor indeed.	1	1325	1842, very poor indeed.
1276			1326	, , ,
1277	•		1327	
1278		, .	1328	
1279	,	A	1329	1842, do do
1280	•		1330	·
1281	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	1842, Small date, very poor indeed,
1282	,		1001,	and damaged.
1283	•	;	1332	8
	been silvered over.			1843, barely fair.
1284			1334	1843, rather poor.
1285	, , , ,		1335	1843, do
1286	,		1336	1843, do
1287	,		1337	1843, do
1288	•			1843, decidedly poor.
1289	,			1843, do
1290	•			1843, do
1291	,		1341	1845, do
1292	•		1342	1843, do
1293	1841, do			1843, do
1294	,	11		1843, do
1295	1841, do	1		1843, do
1296	1841, do			1843, do
1297			1347	1843, do
1298	1841, exceedingly poor.		1348	1843, do
1299	1841, do			1843, do
1300	1841, do			1843, do
1301	1841, do	1		1843, do
1302	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		1843, do
1302	1841, very poor indeed.		1353	1843, do
1304	1841, barely fair, very much circu-		1354	1843. do
,	lated.			1843, do
1305	1842, poor impression.		1356	1843, do
1306	1842, do		1357	1843, very poor indeed.
1307	1842, do			1842, miserable speeimen.
1308	1842, very poor.	2.		1843, poor, with large letters on
1309	1842, do		.000	the reverse, scarce.
1310	1842, do		1360	1843, another, about the same.
1311	1842, do		1361	1843, do do
1312	1842, do		1362	1843, another, rather poorer.
1313	1842, very poor.		1363	1843, do do
1314	1842, do		1364	1843, do do
1315	1842, do		1365	·
1316	1842, do	1.		
1317	1842, very poor indeed.			
1318	1842, do		1368	1843, date directly under bust, poor.
1319	1842, do		1369	1843, another, very poor.
1320	184 <b>2</b> , do		1370	1843, do do
1321	1842, do			1843, do do
1322	1842, do		1371	1843, do do
1323	1842, do		1372	1843, do miserably poor.
1324	1842, do	1		1844, barely fair.
	,		1374	1844, not quite as good.

305						
1375	1844,	another, about the same	as	1426	1845,	very poor.
10-0		preceding.		1427	1845,	do
1376	,	poor.		1428	1845,	do
1377	,			1429	1845,	do
1378	,			1430	1845,	do
1379	,	very poor.		1431	1845,	do
1380	,			1432	1845,	do
1381		do		1433	1845,	do
1382	,	do		1434	1845,	do
1383	,	do		1435	1845,	do.
1384	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	do		1436	1845,	ço .
1385	,	do -		1437	1845,	do
1386	,	do	Ì	1438	1845,	do
1387	1844,	do		1439	1845,	do
1388	1844,	do		1440	1845,	do
1389	,	do	ŀ	1441	1845,	do
1390	1844,	do	Ì	1442	1845,	do
1391	1844,	do		1443	1845,	do
1392		do		1444	1845,	do
1393		do		1445	1845,	do
1394	1844,	do		1446	1845,	do
1395	1844,	do		1447	1845,	do
1396	1844,	do		1448	1845,	do
1397	1844,	do		1449	1845,	do
1398	1844,	do		1450	1845,	do
1399	1844,	do	ļ	1451	1845,	do
1400		do		1452	1845,	do
1401	1844,	do	Ĭ	1453	1845,	do
1402			1	1454	1845,	very poor indeed.
1403	1844,	do		1455	1845,	do
1404		do		1456	1845,	
1405	,	do	}	1457		do
1406	1844,	very poor indeed.		1458	1845,	do
1407	1844,	do do		1459	1846,	poor.
1408		do do		1460	1846,	do
1409	1844,	do do		1461	1846,	do
1410	1844,	do do		1462	1846,	poor.
1411	1844,	very poor indeed.		1463	1846,	very poor.
1412	1845,	poor impression, damaged		1464	1846,	do
1413	1845,	do		1465	1846,	do
1414	1845,	do		1466	1846,	do
1415	1845,	do	- 1	1467	1846,	do
1416	1845,	do	İ	1468	1846,	do
1417	1845,	very poor.		1469	1846,	do
1418	1845,	do		1470	1846,	do
1419	•			1471	1846,	do
1420	·			1472	1846,	do
1421	1845,			1473	1846,	
1422	1845,			1474	1846,	
1423	1845,			1475	1846,	
1424	1845,			1476	1846,	
1425	1845,	do		1477	1846,	
1420	1040,	uo		7711	1010,	uU

```
1530
1478
       1846, very poor.
                                                            1847, very poor.
1479
      1846,
                 do
                                                    1531
                                                                      do
                                                            1847,
       1846,
                 do
                                                            1847,
1480
                                                    1532
                                                                      do
1481
       1846,
                 do
                                                    1533
                                                            1847,
                                                                      do
1482
       1846,
                 do
                                                    1534
                                                            1847,
                                                                      do
1483
       1846,
                 do
                                                    1535
                                                           1847,
                                                                      do
1484
       1846,
                                                    1536
                 do
                                                           1847,
                                                                      do
1485
       1846,
                 do
                                                    1537
                                                           1847,
                                                                      do
1486
       1846,
                 do
                                                    1538
                                                           1847,
                                                                      do
                                                           1847,
1487
       1846,
                 do
                                                    1539
                                                                      do
1488
       1846,
                 do
                                                           1847,
                                                    1540
                                                                      do
1489
       1846,
                 do
                                                    1541
                                                           1847.
                                                                      do
1490
       1846,
                 do
                                                    1542
                                                           1847,
                                                                      do
1491
       1846,
                 do
                                                    1543
                                                           1847,
                                                                      do
       1846, very poor indeed.
1492
                                                    1544
                                                           1847,
                                                                      do
1493
       1846,
                 do
                           do
                                                    1545
                                                                      do
                                                           1847,
1494
       1846,
                 do
                           do
                                                    1546
                                                           1847,
                                                                     do
1495
       1846,
                 do
                           do
                                                    1547
                                                           1847,
                                                                      do
1496
       1846,
                 do
                           do
                                                    1548
                                                           1847,
                                                                      do
1497
       1846.
                 do
                           do
                                                    1549
                                                           1847,
                                                                      do
       1847, barely fair.
1498
                                                    1550
                                                           1847,
                                                                      do
       1847, not quite as good.
1499
                                                           1847, very poor indeed.
                                                    1551
1500
       1847, poor.
                                                                        do
                                                    1552
                                                           1847,
1501
       1847,
               do
                                                    1553
                                                           1847,
                                                                        do
1502
       1847,
               do
                                                    1554
                                                                        do
                                                           1847,
1503
       1847,
               do
                                                           1847,
                                                    1555
                                                                        do
1504
       1847,
               do
                                                    1556
                                                           1847
                                                                        do
1505
       1847,
               do
                                                    1557
                                                           1847,
                                                                        do
1506
       1847,
               do
                                                           1848, poor impression.
                                                    1558
1507
       1847,
               do
                                                                        do
                                                    1559
                                                           1848,
1508
       1847,
               do
                                                    1560
                                                           1848,
                                                                        do
1509
       1847,
               do
                                                    1561
                                                           1848,
                                                                        do
1510
       1847,
               do
                                                    1562
                                                           1848, poor.
1511
       1847,
               do
                                                    1563
                                                           1848, do
1512
       1847,
               do
                                                    1564
                                                           1848, poor.
1513
       1847, poor.
                                                    1565
                                                           1848, do
       1847, very poor
1514
                                                    1566
                                                           1848, very poor.
1515
       1847.
                 do
                                                    1567
                                                           1848,
                                                                      do
       1847,
1516
                 do
                                                    1568
                                                           1848,
                                                                      do
1517
       1847,
                 do
                                                    1569
                                                           1848,
                                                                      do
1518
       1847,
                 do
                                                    1570
                                                           1848,
                                                                      do
1519
       1847.
                 do
                                                    1571
                                                           1848,
                                                                      do
1520
       1847,
                 do
                                                    1572
                                                            1848,
                                                                      do
1521
       1847,
                 do
                                                    1573
                                                                      do
                                                           1848,
1522
       1847,
                 do
                                                    1574
                                                            1848,
                                                                      do
1523
       1847,
                 do
                                                    1575
                                                            1848,
                                                                      do
1524
                 do
       1847,
                                                    1576
                                                            1848,
                                                                      do
1525
       1847,
                 do
                                                    1577
                                                            1848,
                                                                      do
1526
       1847,
                 do
                                                    1578
                                                            1848,
                                                                      do
1527
       1847,
                 do
                                                    1579
                                                            1848,
                                                                      do
1528
       1847,
                 do
                                                    1580
                                                            1848,
                                                                      do
1529
       1847,
                 do
                                                     1581
                                                            1848,
                                                                      do
```

```
1582
       1848, very poor.
                                                     1633
                                                            1850, poor.
1583
                  do
       1848,
                                                     1634
                                                            1850,
                                                                  do
1584
       1848,
                  do
                                                     1635
                                                            1850,
                                                                  do
1585
       1848,
                  do
                                                            1850, very poor.
                                                     1636
1586
       1848,
                  do
                                                            1851, barely fair.
                                                     1637
1587
       1848,
                  do
                                                     1638
                                                            1851, poor.
1588
        1848,
                  do
                                                     1639
                                                            1851, do
1589
        1848,
                  do
                                                            1851, very poor.
                                                     1640
1589\(\frac{1}{2}\) 1848,
                  do
                                                     1641
                                                            1851,
                                                                      do
1590
        1848,
                  do
                                                     1642
                                                            1851,
                                                                      do
                  do
1591
        1848,
                                                     1643
                                                            1851,
                                                                      do
1592
        1848,
                  do
                                                     1644
                                                            1851,
                                                                      do
                  do
1593
        1848,
                                                     1645
                                                            1851,
                                                                      do
1594
        1848,
                  do
                                                     1646
                                                                      do
                                                            1851,
1595
                  do
        1848,
                                                                      do
                                                     1647
                                                            1851,
1596
        1848,
                  do
                                                     1548
                                                            1851,
                                                                      do
1597
        1848,
                  do
                                                     1649
                                                            1851,
                                                                      do
1598
        1848,
                  do
                                                     1650
                                                            1851,
                                                                      do
1599
        1848,
                  do
                                                     1651
                                                            1852, poor.
1660
        1848,
                  do
                                                     1652
                                                            1852,
                                                                   do
1601
        1848,
                  do
                                                     1653
                                                            1852,
                                                                    do
1602
        1848,
                  do
                                                     1654
                                                            1852.
                                                                    do
        1848,
                  do
                                                     1655
                                                            1852,
                                                                    do
 1603
                  do
                                                     1656
                                                            1852, very poor.
1604
        1848,
                                                            1852,
1605
        1848,
                  do
                                                     1657
                                                                     do
        1848, very poor indeed.
                                                                      do
1606
                                                     1658
                                                            1852,
                    do
                                                            1852,
1607
        1848,
                                                     1659
                                                                      do
                    do
                                                     1660
                                                            1852,
                                                                      do
1608
        1848,
        1848,
                    do
                                                    1661
                                                            1852,
                                                                      do
1609
                                                    1662
                                                            1853, poor.
                    do
1610
        1848,
                                                    1663
                                                            1853,
                                                                   do
                    do
        1848,
1611
                                                     1664
                                                            1853,
                                                                    do
                    do
1612
        1848,
                                                    1665
                                                            1853, poor.
                    do
1613
        1848,
                                                     1666
                                                            1853,
                                                                   do
1614
        1848,
                    do
                                                    1667
                                                            1853,
                                                                    do
1615
        1848,
                    do
                                                            1853,
                                                                    do
                    do
                                                     1668
1616
        1849,
                                                    1669
                                                            1853,
                                                                    do
        1848,
                    do
1617
                                                     1670
                                                            1854,
                                                                    do
                    do
1618
       1848,
                                                                    do
                                                    1671
                                                            1854,
       1848,
                    do
1619
                                                     1672
                                                            1854,
                                                                    do
                    do
1620
       1848,
                                                    1673
                                                            1854,
                                                                    do
                    do
1621
       1848,
                                                    1674
                                                            1854,
                                                                    do
1622
       1849, poor.
                                                     1675
                                                            1854,
                                                                    do
       1849, do
1623
                                                    1676
                                                            1854,
                                                                    do
1624
       1849, very poor.
                                                            1854, very poor.
                                                     1677
1625
       1849,
                  do
                                                     1678
                                                                      do
                                                            1854,
       1849,
1626
                  do
                                                    1679
                                                            1854.
                                                                      d\mathbf{o}
1627
       1849,
                 do
                                                    1680
                                                            1854,
                                                                      do
       1850, poor.
1628
                                                    1681
                                                            1854,
                                                                      do
       1850,
               do
1629
                                                    1682
                                                                      do
                                                            1854.
       1850,
               do
1630
                                                    1683
                                                            1854,
                                                                      do
               do
1631
       1850,
                                                    1684
                                                            1854,
                                                                      do
       1850,
               do
1632
```

1685	1854, very poor.		1703	1855, very poor.
1686	1854, do		1704	1856, do
1687	1854, do		1705	1866, do
1688	1854, do		1706	1856, do
1689	1854, do .		1707	1856, do
1690	1854, do		1708	1856, do
1691	1854, do		1709	1856, do
1692	1854, d0		1710	1856, do
1693	1854, do	da.	1711	1856 do
1694	1854, do		1712	1856, do
1695	1854, do		1713	1856, very poor.
1696	1854, do		1714	1856, do
1697	1854, do		1715	1857, large date, poor.
1698	1854, do	3	1716	2 pieces, dates oblit'd rascally poor.
1699	1854, very poor indeed.	15	1717	Copper Medal of the Duke of Wel-
1700	1854, do	, -		lington, pierced, and in very poor
1701	1855, barely fair.			condition, size 28, ob. Head, Rev.
1702	1855, very poor.		-	1 5
	11 A 1 E	- m	6 T 1700 cm	

#### HALF CENTS.

2 (	1710	1704	Wann naan	1 '	1749	10'00	
		1794	, very poor.		1750	,	very poor.
						, , ,	
1	1720	1795	, in much better condition,	100	1751	,	
	= 1701	7 - 0 -	but a very weak impression.	6-	1752	1809,	
2 5	1721		, thin plauchet, very poor.		1753	1809,	
7	1722		very poor.		1754	,	
d	1723		much poorer.		1755	1809,	
2	1724		very poor indeed.		1756		poor.
	1725		very poor.	11 0	1757	,	
- 4	1726	1806,		-	1758	1810,	do
3	1727	1807,			1759	1810,	do
	1728	1807,			1760	1825,	barely fair.
	1729	1807,		0,	1761	1825,	do
	1730	1808,	poor impression.	3.	1762	1825,	do
	1731	1898,	do	1	1763	1825,	do
	1732	1808,			1764	1825,	poor.
	1733	1808,	do				barely fair.
الد	1734		still poorer.		1766	1826,	
	1735	1808,	the same condition.		1767	1826,	do
	1736	1808,	do		1768	1826,	· do
	1737	1808,	very poor and pierced.	3	1769	i826,	do
	1738	1808,	do		1770	•	rather poor.
	1739	1808,	do, damaged.		1771		very poor.
	1740	1808,	very poor indeed.		1772	1826,	
	1741	1808,	little, but the date visible.		1773	1826,	
	1742	1809,	poor and corroded.	414	1774	•	poor, 5 stars facing.
9	1743	1809,	do much damaged.	3,2-	1775	1828,	do do
	1744	1809,	do	Ú	1776		not much circulated.
	1745	1809,	do	(	1777		nearly as good.
	1746	1809,	do		1778	1829,	9
	1747	1809,	do	2000 }	1779	1829,	
	1748	1809,	do		1780	1829,	
		,		[	2100	1020,	u

```
1781
          1829, poor.
                                                        1796
                                                               1834, very good; very little circula'd.
   1782
           1829.
                  do
                                                       1797
                                                               1835, good, but more circulated.
   1783
           1829,
                  do
                                                        1798
                                                               1835, more circulated still.
   1784
           1829, poorer.
                                                       1799
                                                               1835, very poor.
   1785
           1829, wretchedly poor.
                                                               1835,
                                                        1800
                                                                         do
   1786
           1832, barely fair.
                                                       1801
                                                               1851, fair impression.
   1787
           1832, poor.
                                                               1851, poor impression.
                                                        1802
   1788
           1832,
                  do
                                                        1803
                                                               1853, rather poor.
   1789
          1832,
                  do
                                                        1804
                                                               1855, good impression.
   1790
           1833,
                  do
                                                        1805
                                                               1855, not as good.
   1791
           1833.
                  do
                                                        1806
                                                               1855, about the same, but damaged.
   1792
           1834, rather poor.
                                                        1807
                                                               1855, poor.
   1793
           1834, poor.
                                                               1855, poorer.
                                                        1808
   1794
           1834, poorer
                                                       1809
                                                               1855, poorer still.
          1834, poorer still
   1795
                                                        1810
                                                               1855, date oblit'd, wretch'd condit'n.
                                U. S. SILVER
                                                      DOLLARS.
           1795, flowing hair, much rubbed.
251811
                                                122 / 1841
                                                              1799, poor, another variety in date.
251812
           1795.
                      do
                             rather better.
                                                1 25 1842
                                                              1799, do
                                                                              do
                                                                                     do
30 1813
           1795,
                      ob
                             about the same.
                                                              1799, very poor, do
                                                2 0 1843
                                                                                     do
                 head been scratched.
                                                1 2 5 1844
                                                              1799, fine; differing from all the
37 1814
           1796, large date, in fine condition.
                                                                     preceding in the date.
25 1815
          1796,
                     do
                           head more rubbed.
                                                1 25 1845
                                                              1799, 5 stars facing; very poor,
25 1816
           1796.
                     do
                          somewhat better.
                                                                     but a scarce variety.
30 1817
           1796, small date, in fair condition.
                                                35
                                                              1800, very fair impression.
                                                       1846
           1798, barely fair, figure 8 touching
   1818
                                                       1847
                                                130
                                                              1800, nearly as good.
                 the bust.
                                                              1800, about the same.
                                                       1848
                                                125
   1819
           1798,
                      do
                              do
                                      do
                                                       1849
                                                              1800, more circulated.
   1820
           1798.
                      do
                              do
                                      do
                                                              1800, poor impression.
                                                       1850
   1821
           1798,
                    poor
                              do
                                      do
                                                       1851
                                                              1800.
                                                                      go
                                                                              do
   1822
           1798.
                      do
                              do
                                      do
                                                       1852
                                                              1800,
                                                                      do
                                                                              do
   1823
           1798, very poor
                              do
                                      do
                                                       1853
                                                              1800, very poor do
30 1824
           1798, better than any of the others,
                                                       1854
                                                              1800,
                                                                        do
                                                                               do
                 8 touching the bust.
                                                              1800, fine impression; very little
                                                       1855
                                               235
15 1825
          1798, fair impression, figure 8
                                                                     circulated.
                 away from the bust.
                                                              1800, good impression; a variety
12:1826
                                                       1856
                 fair impression, figure
          1798,
                 away from the bust.
                                                                     in the date.
   1827
          1798,
                     do
                                                              1800, barely fair; same variety.
                            do
                                                      1857
                                   misstruck
   1828
          1798, barely fair impression.
                                                       1858
                                                              1800,
                                                                        do
                                                                                     do
   1829
          1798,
                     do
                            do
                                                       1859
                                                              1802.
                                                                        do
                                                              1802, still more circulated.
  1830
          1798,
                     do
                            do
                                                       1860
                                                              1802, very poor.
                                                       1861
  1831
          1798, poor,
                            do
                                                              1802, struck over 1801; fair;
                                                       1862
  1832
          1798,
                                               130
                 do
                            do
                                                                     rather scarce.
  1833
          1798,
                 do
                            do
                                                       1863
                                                              1841, barely fair.
  1834
         1798,
                 do
                                                       1864
                                                              1845, more circulated.
  1835
         1799, very fine.
                                                       1865
                                                              1847, poor.
  1836
         1799, another, not quite as good.
                                                      1866
                                                              1847,
                                                                     do
  1837
         1799, good, variety in the date.
                                                      1867
                                                              1849,
                                                                     do
  1838
         1799, another, same variety;
                                                      1868
                                                              1849,
                slightly rubbed.
                                                                     do
                                                      1869
                                                             1866, uncirculated.
  1839
                   do
                           do
                                  do
         1799, very fair; another variety in
                                                      1870
 1840
                                                             1866.
                the date.
```

### U. S. HALF DOLLARS.

	0, 3, пд		DOLLI	ARO.		
1871	1795, very poor.	-	1892	1814,	poor.	
1872	1806, poor.		1893	1814,	do	
1873	1806, do		1894	1817,	barely fai	ir.
1874	1806, very poor.		1895	1817,	poor.	
1875	1806, do		1896	1817,	do	
1876	1896, do		1897	1818,	very poor	3.
1877	1806, poor, corroded.		1898	1820,	poor.	
1878	1807, barely fair.		1899	1821,	fair.	
1879	1807, head more rubbed.	2 4	- 1900	1822,	poor.	
1880	1807, poor.	9.	1901	1823,	poorer.	
1881	1807, do		1902	1824,	fair.	
1882	1807, do		1903	1825,	poor.	
1883	1807, do		1904	1828,	barely fair	r.
1884	1807, do		1905	1830,	fair.	
1885	1807, poorer still.		1906	1830,	do	
1886	1808, poor.		1907	1830, 1	rather poo	or.
1887	1809, do		1908	1833, f	fair.	
1888	1811, do but rather scarce.		1909	1833, p	poor.	
1889	1813, barely fair.	proper	1910	1851, t	hree cent	piece, poor.
1890	1813, not quite as good.	2	1911	1852,	do	do
1891	1813, about the same.		1912	1857,	do	do

```
MISCELLANEOUS FOREIGN SILVER.
               Charles I. Half Crown, poor, "Ebor" under the Horse, scarce.
  70
        1913
               1734, "Carolus D. G. Pr. Walduc," & of a Thaler, good, but scratched.
        1914
               1766, Maria Theresa Crown, barely fair.
125
        1915
               1786, Ob. Head of Frederick of Prussia, "Ver. Ein Reichsthaler," poor.
   10
        1916
               1793, Crown of Louis the 16th, not much circulated.
        1917
130
               1806, "XX Eine feine Mark," Alexius Frederick, Duke of Anhalt, much worn.
        1918
  45
               1807, Crown of Carolus and M. Aloysia of Eteuria, barely fair.
        1919
145
        1920
              1808, 5 Lire of Napoleon, Emperor of Italy, only fair, scarce.
  95
        1921
              1810, 960 Reis of John of Portugal, very good.
113
        1922
               1811, another,
                                    do
1.13
               1813, 5 Franc piece of Napoleon, very good.
        1933
145
        1924
              1819, a Thaler of Frederick of Prussia, a good deal worn.
  55
              1824, a very fine Dollar of Central America.
        1925
 150
        1926
              1827, 5 Lire piece of Car. Felix of Sardinia, good.
 113
        1927
              1827, Danish Rix Dollar of Frederick the Sixth, fair.
1.10
        1928
               1830, Bolivar Dollar, head much rubbed.
105
              1833, 5 Lire of Charles Albert of Sardinia, only fair.
        1929
1.05
              1835, Half Crown of Francis I. of Austria, fair.
        1930
  5.5
              1836, Peruvian Dollar, barely fair.
        1931
1.05
              1841, 31 Gulden of Leopold of Baden, good.
        1932
120
                                 Charles Frederick, of Saxe Weimar, good.
        1933
1. 2 6
        1934
              1843, Gulden of Louis I. of Baden, rather poor.
  30
                                William II., King of the Netherlands, fine.
       1935
              1845,
                          do
  115
       1936
              1847, A Danish Specie Dollar of Gratianus VIII., good.
1.10
              1847, A Florin of Victoria of England.
       1937
  35
              1852, 21 Gulden of William III., King of the Netherlands, very good.
       1938
  83
  55
              1854, 2 Regsdaler of Frederick VII.
       1939
              1857, "Ein vereinsthaler" of John V. of Saxony, only fair.
  50
       1940
   50
        1941
              1857,
                                            Francis Joseph of Austria, fine.
                              do
                              do generally known to collectors as the Rothschild Mistress
       1942
              1857, Double
155
                                   Dollar.
              1864, Norwegian Crown of Charles XV., very fine.
 1.05 1943
              1865, Peruvian Dollar, very fine.
 20,5
       1944
              1865, Brazilian 2000 Reis, very fine.
 105 1945
              Crown of Pius the Sixth, in fair condition.
 140 1946
              1659, an old Medal or Crown, on one side Christ on the Cross, very poor.
 1.10 1947
              Medal of Maximillian of Bayern, and Marie of Prussia, Dollar size, only fair.
      1948
              a large Spanish Medal of Charles the Third, Head to right, commemorative of
1275 1949
                his being the protector of Science, in good condition, weighs $3.35 in Silver.
 70
              Copy of the Jewish Shckel in Silver, large variety.
       1950
 145 1951
              East India Rupee, damaged and poor.
              "1821, Venez ‡" Rev. 1.9 in a circular size of a 3 Cent piece.
 15
       1952
              1763, Twelftn of a Thaler of Salfeld, very base, fair.
       1953
       1954
              1856, 4 Pfenn, very base and poor.
              "Ein Vereinsthaler" of William IV., of Prussia, very fine.
 0 1955
```

Reverse in Lead of the Spanish Medal lot 1949.

First brass Roman Coin of Lucilla, wife of Lucius Verus, very poor.

do The Lord's Supper, also in Lead.

116

10

1956

1957

1958



















American Numismatic Society

3 8060 00052 8356

